

2005 : 10 000 à Carcassonne **2007 : 20 000 à Béziers**
C'est clair, non ?

La question de la langue d'oc, ça n'intéresse pas qu'une poignée d'initiés. C'est quelque chose qui parle à des hommes et des femmes de tout le Midi, de Bordeaux à la Provence, de Limoges aux Pyrénées.

Parce que notre langue est un bien commun, et son existence est l'affaire de tous. Parce que les langues régionales, dont la nôtre, sont maintenant citées dans la Constitution.

Citer, c'est bien. Donner à notre langue les moyens de se développer, c'est mieux. En fait, c'est indispensable.

Ça veut dire une vraie place à l'école, de la maternelle à l'Université et une vraie place

donnée aux cours pour adultes.

Ça veut dire une vraie place dans les médias : radio et télévision.

Ça veut dire une vraie reconnaissance publique.

C'est cela, pas autre chose, que nous demandons.

10 000 à Carcassonne en 2005.

20 000 à Béziers en 2007.

Le 24 octobre à Carcassonne, nous serons encore plus nombreux.



« Anem ! Òc ! Per la lenga occitana ! »

Le comité d'organisation de la manifestation : Institut d'Estudis Occitans, organisme culturel reconnu d'utilité publique ; Felibrige, mouvement de défense de la Langue d'Oc fondé par Frédéric Mistral ; FELCO, Fédération des Enseignants de Langue et Culture d'Oc ; Calandreta, écoles occitanes associatives laïques ;

OC-BI, association de parents d'élèves pour l'enseignement public bilingue.

« Anem Òc ! » B.p. 105 — 11100 CARCASSONNE — Tel/fax : 04 68 25 45 06 — 06 75 78 58 39.
www.manifestarperlocitan.com — manifestar2009@orange.fr

Nom :

Prénom :

Adresse / Adreça :

Ville / vila :

Codi postal :

Je fais un don de soutien à la manifestation en faveur de l'occitan organisée par le collectif « Anem Òc ! » le 24 Octobre 2009 à Carcassonne. Doni per ajudar lo collectiu « Anem Òc ! » a organizar la manifestacion del 24 d'Octobre de 2009 a Carcassona.

J'envoie un chèque de / Mandi un chèque de :

€ à l'ordre de : IEO-Anem Òc !

Je recevrai un justificatif pour l'administration fiscale de don à une association reconnue d'utilité publique.

Recebrat un justificatiu per l'administracion fiscalà de don a una associacion reconeguda d'utilitat publica.

Anem Òc ! sosten l'apèl



**LENGA D'ÒC PATRIMÒNI
MONDIAL DE L'UMANITAT**

www.chambardoc.it

Envoyer ce bulletin accompagné du chèque à : *Enviar aqueste bulletin amb lo chèc a :*

IEO (Anem Òc !) — B. p. 105
11100 Carcassonne

2009 CARCASSONA

Disabte 24 d'Octobre, 14 H

Per la lenga occitana !



Car depuis Gap, Peyruis, Manosque

06 32 62 21 80 - anemoc05.online.fr

<http://anemoc.org>

comitat.anem-oc@club-internet.fr

« Anem ! per la lenga occitana : Òc ! » (*)

La préservation de la diversité linguistique et culturelle dans le monde est un enjeu majeur pour les années à venir. En France, la situation légale est pourtant défavorable à cette préservation. La langue occitane, notamment, est particulièrement menacée par l'absence de politique positive pour sa transmission. Il faut donc, sur le territoire où se parle l'occitan, créer un environnement favorable à l'enseignement de la langue et dans la langue, à la création culturelle en occitan, à la présence de la langue dans les médias électroniques, audiovisuels et écrits, à son emploi dans la vie publique et sociale. Tout cela sera un encouragement à la transmission familiale de l'occitan.

Les médias

Nous voulons un service public de radio et de télévision en langue occitane. Nous demandons une aide spécifique pour les opérateurs privés (radios associatives, télévisions, presse) qui travaillent en faveur de la langue occitane.

La création

Le soutien à la création, c'est une politique spécifique en faveur de l'édition, du théâtre, du spectacle vivant en général, du cinéma et de la musique. La population doit pouvoir découvrir une culture trop souvent occultée.

L'enseignement

Il faut que chacun puisse choisir s'il le souhaite un enseignement sous des formes diverses :

- un enseignement en occitan (bilingue à parité horaire ou en immersion) ;
- un enseignement de la langue et de la culture occitanes ;
- un enseignement spécifique en direction des adultes.

Il s'agit d'une politique d'offre généralisée.

La vie publique

L'occitan doit être présent dans la vie publique. Cela veut dire par exemple :

- le respect de la toponymie et la mise en place d'une signalisation bilingue ;
- l'encouragement à l'utilisation de la langue occitane dans les lieux publics et dans la vie sociale.

Toutes ces demandes ont pour seul but de permettre à une langue de vivre et à ceux qui le désirent de l'utiliser. Elles s'adressent à la fois aux collectivités locales occitanes (communes, communautés de communes, départements, régions) et à l'Etat. Chacun doit prendre en charge ce qui est de sa responsabilité. Il appartient à l'Etat d'adapter sa législation.

Institut d'Estudis Occitans, Felibrige, Federacion deis
Ensenhaires de Lengua e Cultura d'Òc, Calandreta, Òc-Bi.

(*) « **Allons ! Pour la langue occitane : oui !** »

« Anem ! per la lenga occitana : Òc ! »

A parar la diversitat linguistica e culturala dins lo monde es per leis annadas que vènon una escomessa dei grandas. En França, pasmens, la situacion legala es desfavorabla a-n-aqueu aparament. La lenga occitana, especialament, se tròba ben macada perque avèm ges de politica positiva per sa transmission.

Fa donc mestier, dins lo territòri ont se parla la lenga d'Òc, crear un environament favorable per l'ensenhament de la lenga e en lenga, per la creacion culturala en occitan, per la preséncia de la lenga nòstra dins lei media electronics, audiovisuals e escrichs, per son emplec dins la vida publica e sociala. Tot aquò favorizarà la transmission de la lenga dins lei familhas.

Lei media

Volèm un servici public de ràdio e de television en occitan.

Demandam una ajuda especifica per leis operators privats (ràdios associativas, premsa, television) qu'òbran per la lenga.

La creacion

Lo sosten a la creacion, aquò vòu dire una politica especifica per promòure l'edicion, lo teatre, l'espectacle viu en generau, lo cinema e la musica. La populacion dèu posquer descobrir una cultura tròp sovent esconduda.

L'ensenhament

Fau que cadun pòsque chausir, se o vòu, un ensenhament sota de fòrmas variadas :

- un ensenhament en occitan (bilingue a paritat orària o immersion) ;
- un ensenhament de la lenga e de la cultura occitanas ;
- un ensenhament especific vèrs leis adults.

Avèm besonh d'una politica d'ofèrta generalizada.

La vida publica

La lenga d'Òc dèu èstre presenta dins la vida publica; aquò vòu dire per exemple :

- lo respect de la toponimia e la messa en plaça d'una sinhalizacion bilingua ;
- un encoratjament a emplegar la lenga dins lei luècs publics e dins la vida sociala.

Aquelei demandas an una tòca unenca : que la lenga nòstra pòsque viure e que toteis aquelei que o desiran pòsquen l'emplegar. S'adreïcan au còp ai collectivitats localas occitanas (comunass, comunautats de comunas, departaments, regions) e a l'Estat. Cadun se deu encargar de çò qu'es de sa responsabilitat. Revèn a l'Estat d'adaptar sa legislacion.

Institut d'Estudis Occitans, Felibrige, Federacion deis
Ensenhaires de Lengua e Cultura d'Òc, Calandreta, Òc-Bi.